

t13_cgames_1

(TMcwpJsvJBeHJf3eSJwV9sj2F7NZepTahj2)

October 27, 2020

Let $v3_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_cgames_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_cgames_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_cgames_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_ordinal1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(v1_ordinal1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(v3_ordinal1 X1) \Rightarrow (\forall X2.(v3_ordinal1 X2) \Rightarrow (((r1_tarski X0 X1) \wedge (X1 \in X2)) \Rightarrow (X0 \in X2)))) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v3_ordinal1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(v2_cgames_1 X1) \Rightarrow ((X1 \in k2_cgames_1 X0) \Leftrightarrow (r1_ordinal1 (k9_cgames_1 X1) X0))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v3_ordinal1 X0) \wedge (v3_ordinal1 X1)) \Rightarrow (r1_ordinal1 X0 X0) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v3_ordinal1 X0) \wedge (v3_ordinal1 X1)) \Rightarrow ((r1_ordinal1 X0 X1) \Leftrightarrow (r1_tarski X0 X1)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.v3_ordinal1 (k9_cgames_1 X0) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v3_ordinal1 X0) \Rightarrow ((v1_ordinal1 X0) \wedge (v2_ordinal1 X0)) \quad (6)$$

Theorem 1

$$\forall X0.(v3_ordinal1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(v2_cgames_1 X1) \Rightarrow ((k9_cgames_1 X1 \in X0) \Leftrightarrow (\exists X2.(v3_ordinal1 X2) \wedge ((X2 \in X0) \wedge (X1 \in k2_cgames_1 X2)))))$$